

Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor: Dr. Rameshwar Das

Class and Section: B.Sc. I, B.B.

Subject: Inorganic Chemistry

Theory class - [Wednesday
Thursday]

Week	Date	Topics
1	1-Jan-18	
	2-Jan-18	
	3-Jan-18	Hydrogen bonding
	4-Jan-18	Applications of H-bonding
	5-Jan-18	Practicals - 3P
	6-Jan-18	Practicals - 3P
	7-Jan-18	Sunday
2	8-Jan-18	
	9-Jan-18	
	10-Jan-18	Van der Waals forces
	11-Jan-18	Types and applications
	12-Jan-18	Practicals - 3P
	13-Jan-18	Practicals - 3P
	14-Jan-18	Sunday
3	15-Jan-18	
	16-Jan-18	
	17-Jan-18	Metallic bond
	18-Jan-18	Semiconductors
	19-Jan-18	Practicals - 3P
	20-Jan-18	Practicals - 3P
	21-Jan-18	Sunday
4	22-Jan-18	Vasant Panchami
	23-Jan-18	
	24-Jan-18	Sir Chhotu Ram Jayanti
	25-Jan-18	s-Block elements - I
	26-Jan-18	Republic Day
	27-Jan-18	Practicals - 3P
	28-Jan-18	Sunday
	29-Jan-18	
5	30-Jan-18	Test
	31-Jan-18	s-Block elements - II

Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor: Dr. Rameshwar Das

Class and Section: B.Sc., I, B

Subject: _____

Week	Date	Topics
1	1-Feb-18	Features of oxides, hydrides
	2-Feb-18	Practicals - 3P
	3-Feb-18	Practicals - 3P
	4-Feb-18	Sunday
2	5-Feb-18	
	6-Feb-18	
	7-Feb-18	Features of halides, hydrides.
	8-Feb-18	Noble gases, properties
	9-Feb-18	Practicals - 3P
	10-Feb-18	Maharshi Dayanand Saraswati Jayanti
	11-Feb-18	Sunday
3	12-Feb-18	
	13-Feb-18	Maha Shivratri
	14-Feb-18	Xenon compounds
	15-Feb-18	Class Test
	16-Feb-18	Practicals - 3P
	17-Feb-18	Practicals - 3P
	18-Feb-18	Sunday
	4	19-Feb-18
20-Feb-18		
21-Feb-18		p-Block elements - I
22-Feb-18		p-Block elements - II
23-Feb-18		Practicals - 3P
24-Feb-18		Practicals - 3P
25-Feb-18		Sunday
5	26-Feb-18	
	27-Feb-18	
	28-Feb-18	Barium family Winter Break

RD

Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor: Dr. Rameshwar Das

Class and Section: B.Sc. I, B

Subject: Inorganic Chemistry

Week	Date	Topics
1	1-Mar-18	Guru Ravidas Birthday
	2-Mar-18	Holi
	3-Mar-18	Winter Break
	4-Mar-18	Sunday
2	5-Mar-18	
	6-Mar-18	
	7-Mar-18	B-family
	8-Mar-18	Borazine, Trihalides of B & Al
	9-Mar-18	Practicals - 3P
	10-Mar-18	Practicals - 3P
	11-Mar-18	Sunday
3	12-Mar-18	
	13-Mar-18	
	14-Mar-18	C-family
	15-Mar-18	Silicates
	16-Mar-18	Practicals - 3P
	17-Mar-18	Practicals - 3P
	18-Mar-18	Sunday
4	19-Mar-18	
	20-Mar-18	
	21-Mar-18	Oxides of N & P
	22-Mar-18	Oxyacids of N & P
	23-Mar-18	Shaheed Diwas of Bhagat Singh, Rajguru & Sukhdev
	24-Mar-18	Practicals - 3P
	25-Mar-18	Sunday/ Ram Navami
5	26-Mar-18	
	27-Mar-18	Top
	28-Mar-18	White and red P
	29-Mar-18	Mahavir Jayanti
	30-Mar-18	Practicals - 3P
	31-Mar-18	Practicals - 3P

(Signature)

Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor: Dr. Rameshwar Das

Class and Section: B.Sc. I, B

Subject: Inorganic Chemistry

Week	Date	Topics
1	1-Apr-18	Sunday
	2-Apr-18	
	3-Apr-18	
	4-Apr-18	O-family
	5-Apr-18	Oxyacids of S
	6-Apr-18	Practicals - 3P
	7-Apr-18	Practicals - 3P
	8-Apr-18	Sunday
2	9-Apr-18	
	10-Apr-18	
	11-Apr-18	Hydrogen peroxide
	12-Apr-18	Halogen family
	13-Apr-18	Practicals - 3P
	14-Apr-18	Dr Ambedkar Jayanti / Vaisakhi
	15-Apr-18	Sunday
3	16-Apr-18	
	17-Apr-18	
	18-Apr-18	Parashurama Jayanti
	19-Apr-18	Interhalogen compounds
	20-Apr-18	Practicals - 3P
	21-Apr-18	Practicals - 3P
	22-Apr-18	Sunday
4	23-Apr-18	
	24-Apr-18	
	25-Apr-18	Hydra and oxy acids of Cl
	26-Apr-18	- Class Test -
	27-Apr-18	Practicals - 3P
	28-Apr-18	Practicals - 3P

RD